



**D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA
ISPITIVANJA PODGORICA**
81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2
LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH
PODGORICA



CETI

📞 ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

CETI 5100.101.01

LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u u aprilu mjesecu 2014.god.
Broj izvještaja	00-20-228/4
Datum izdavanja izvještaja	15.05.2014.god.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA	
Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore br.05-D-3566/1, CETI br.00-20-228)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	07.02.2014.god.

PODACI O UZORKU	
Datum uzorkovanja	1-30.04.2014.god.
Vrsta uzorka	Imisjska mjerena kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , CO, PM ₁₀ , PM _{2,5} , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u PM ₁₀ česticama
Uzorkovao	Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring
Broj protokola u CETI	/

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.

**DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.DIJAGNOSTIKU I
ZAŠTITU OD ZRAČENJA**
Danijela Šuković, spec.toks. hem

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

SADRŽAJ

1.Uvod.....	3-5
1. Metode.....	5
2.Rezultati mjerena.....	6
2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	7-12
2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	13-20
2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	21-29
2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	30-35
2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	36-38
2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci.....	39-43
2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....	44-49

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

1.UVOD

D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica (CETI), realizovao je ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom mjeseca aprila u skladu sa PROGRAMOM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA CRNE GORE U 2014. god, izrađenog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Programom su obuhvaćena sledeća ispitivanja:

1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

Na lokaciji pored bulevara „Svetog Petra Cetinjskog”, u Podgorici vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija: azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida PM₁₀, čestica, sadržaja olova; benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀, ugljen monoksida, benzena i meteoroloških parametara.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediane 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.2. Bar

U Baru je automatskom stanicom vršeno mjerjenje sledećih parametara: sumpor dioksida, ugljen monoksida, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, ugljen monoksida, PM₁₀ čestica, sadržaj teških metala; benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀, PM_{2,5}, ozona, benzena i meteoroloških parametara.

Sedam dana broj validnih mjerena, ozona je bio ispod propisanog kriterijuma od 75%, samim tim broj dana sa validnim mak.osmočasovnim srednjim dnevnim vrijednostima u aprilu mjesecu je 23.

Usled kvara na uzorkivaču mjerena PM_{2,5} u aprilu mjesecu nijesu vršena.

Rezultati mjerena benzena, zbog kvara na mjerenu instrumentu nijesu dostupni za obradu i analizu.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

1.3. Nikšić

U Nikšiću vršeno je automatsko mjerjenje sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, ugljen monoksida, PM_{2,5}, PM₁₀ čestica, sadržaj teških metala; benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM₁₀, ozona, benzena i meteoroloških parametara.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)

U Pljevljima je vršeno automatsko mjerjenje PM₁₀, PM_{2,5} čestica, sumpor dioksida, kao i analiza PM₁₀ na sadržaj teških metala (Pb, Cd, As, Ni) i benzo (a) pirena .

Tri dana, zbog prekida u prenosu podataka, nijesu dostuni rezultati mjerjenja za sumpor dioksid.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.5.Tivat

U Tivtu je vršeno mjerjenje PM_{2,5}.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

1.6.Golubovci

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida i sumpor dioksida.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.7.Gradina

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida , sumpor dioksida i ozona.

Usled čestih prekida u napajanju električnom energijom, odnosno prekida prenosa podataka sa mjerne opreme u ovoj stacionarnoj stanici zahtijevani udio validnih podataka (75%) je ispunjen tokom 18 dana mjerjenja.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.1. METODE

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Određivanje SO₂, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO₂ i NO_x, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O₃ NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM₁₀ prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje PM_{2,5} prema standardu MEST EN 14907
- Određivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM₁₀ čestica, MEST EN 14902:2011

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.REZULTATI MJERENJA

Rezultati mjerena su prikazani tabelarno i grafički uporedo sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagadjujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl.list Crne Gore, br. 25/12), i to:

1. Tabelarno:

- Srednje dnevne vrijednosti za: SO_2 , PM_{10} , $PM_{2.5}$ i benzen
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon
- Srednje mjesecne vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-s (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama

2.Grafički

- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka)

Za svaku zagadjujuću materiju, na svakoj stanici prikazan je:

- ukupan broj mjerena,
- obuhvat podataka u %,
- srednja časovna, maksimalna 8h i dnevna vrijednost,
- C_{50} , medijan,
- najmanja vrijednost (minimalna) i
- najveća vrijednost (maksimalna)

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (SDV)-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- TV (SDV)-tolerantna vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- GV (M8hSV)-granična vrijednost (max.osmočasovna srednja vrijednost)
- GV (SGV)- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost)

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ

PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ

1.Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)				
1.2.	Ime grada	Podgorica				
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_03				
1.4.	Kod stanice	MNE_02_01				
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica				
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore				
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda				
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6603787.37	4700417.54	41		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	CO, NO, NO ₂ , NOx, PM ₁₀ , benzen, Pb, BaP				
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra				
1.12	Druge informacije					
2.Klasifikacija stanice						
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje				
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna				
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000m x 50m				
3.Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda					
CO		Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija			
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
Benzen		Automatski analizator	Gasna hromatografija			
PM ₁₀		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja			
Pb		Ručno sakupljanje	Analiza-AAS			
BaP		Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS			
4.Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mjesta					
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m				
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata				
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano				

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ
STANICI NOVA VAROŠ- PODGORICA**

Tabela 1.Srednje dnevne i max.8h srednje dnevne vrijednosti

Datum	Srednje dnevne vrijednosti		Max.8h srednje dnevne vrijednosti CO(mg/m³)
	PM₁₀(µg/m³)	Benzin(µg/m³)	
1.04	38.86	0.09	0.18
2.04	38.87	<DL	0.17
3.04	36.52	0.09	0.20
4.04	35.20	0.28	0.21
5.04			
6.04			
7.04			
8.04	33.90	0.48	0.20
9.04	28.79	0.25	0.17
10.04	9.36	0.25	0.18
11.04	11.26	0.32	0.23
12.04	16.96	0.57	0.28
13.04	16.62	1.27	0.22
14.04	25.15	0.66	0.23
15.04	11.55	0.23	0.20
16.04	6.84	<DL	0.16
17.04	11.26	0.16	0.25
18.04	12.40	0.69	0.17
19.04	17.46	0.88	0.16
20.04	11.46	0.71	0.17
21.04	21.14	1.02	0.17
22.04	45.94	1.26	0.22
23.04	34.91	0.45	0.14
24.04	35.69	0.52	0.11
25.04	32.44	0.44	0.12
26.04	13.20	0.24	0.08
27.04	11.02	0.20	0.09
28.04	14.44	0.32	0.11
29.04	11.86	0.39	0.12
30.04	17.49	0.30	0.12
GV (SDV)	50		
TV (SDV)	66		
GV (M8hSV)			10
GV (SGV)	40	5	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 2.Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	27
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	90
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.84
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45.94
Srednja 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.24
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.46
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 3.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj satnih mjerena	649
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja podataka	90.13
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.83
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	73.25
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.80
Median časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.09
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	nema
	Nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 4. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24 časovnih mjerena	27
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	90
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.09
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.27
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.48
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.39
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida


Broj 8 časovnih mjerena	27
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	90
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.08
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.28
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.17
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja	0.17
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
	<i>Granične vrijednosti</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 mg/m^3</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

Tabela 6. Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama

	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BaP	Markeri BaP ng/m^3	PAH
	<0.015	1.523	6.230	10.010
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.1.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NOVA VAROŠ- PODGORICA



Slika1.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
PODGORICA NOVA VAROŠ**

1.Rezultati mjerjenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti.
- Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom mjeseca aprila bile ispod propisane granične vrijednosti (200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

2.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
- Sve srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su bile ispod granične vrijednosti, a samim tim i granice tolerancije od 66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ za 2014.godinu,

3.Validnih mjerena benzena u mjesecu aprili bilo 27 dana.Sve srednje dnevne vrijednosti su bile ispod propisane granične vrijednosti od 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, na godišnjem nivou.

4.PM₁₀ su analizirane na sadržaj olova za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u toku aprila mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je značajno ispod propisane granične vrijednosti.
- Takođe su vršene analize PM₁₀ čestica na sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija.
- Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je 1.523 ng/m^3 u odnosu na 1 ng/m^3 koliko iznosi ciljna vrijednost propisana sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.2.MJERNA STANICA-BAR

PODACI O STANICI-BAR

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Bar 2		
1.2.	Ime grada	Bar		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_06		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_04		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6591680.68	4662409.66	11.95
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,benzen, PM ₁₀ , PM _{2.5} , Pb, As, Cd, Ni i BaP		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
BAR 2**

Tabela 7.Srednje dnevne i mak.8h srednje dnevne vrijednosti

Datum	Srednje dnevne vrijednosti		Max.8h sr.vrijednosti	
	PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CO (mg/m^3)
1.04	32.31	2.23		1.02
2.04	35.50	2.26		1.05
3.04	34.28	2.59		1.04
4.04	38.18	2.60		1.22
5.04	42.06	2.45		1.17
6.04	26.49	2.72		0.94
7.04	20.51	2.67		0.93
8.04	30.01	2.63	76.26	0.91
9.04	34.35	2.69	86.22	0.89
10.04	14.33	2.68	110.91	0.69
11.04	11.95	3.00	100.59	0.83
12.04	14.71	2.70	77.38	0.91
13.04	15.84	2.80	95.80	0.86
14.04	18.01	2.44	74.61	0.87
15.04	20.67	2.34	117.56	0.87
16.04	6.47	3.75	114.43	0.63
17.04	9.83	4.32	73.31	0.83
18.04	24.02	3.29	89.03	0.99
19.04	24.35	2.61	103.58	0.79
20.04	17.52	2.60	138.81	0.32
21.04	21.77	2.66	133.68	0.41
22.04	39.54	2.54	132.57	0.44
23.04	32.90	4.80	118.44	0.47
24.04	30.93	6.51	119.64	0.22
25.04	22.73	5.18	97.74	0.30
26.04	19.75	4.26	112.53	0.39
27.04	7.82	4.65	116.18	0.42
28.04	12.73	4.28	117.67	0.30
29.04	16.21	3.39	99.82	0.43
30.04	18.30	4.42	116.67	0.50
GV (SDV)	50	125		
TV (SDV)	66			
GV (M8hSV)				10
GV(SGV)	40			
Ciljna vr.			120	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.47
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	42.06
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.14
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.22
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj časovnih mjerena	706
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	98.05
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.85
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.44
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.27
Median časovnih vremena usrednjavanja	2.73
Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.23
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.51
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.27
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.69
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	nema
	nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj časovnih mjerena	706
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	98.05
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.27
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	56.14
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.31
Median časovnih vremena usrednjavanja	8.81
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj 8 časovnih mjerena	23
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	76.66
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	73.31
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	138.81
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	105.37
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	110.91
Broj prekoračenja 8 časovne	3
<i>Ciljna vrijednost</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 12. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.22
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	1.22
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.72
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.83
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 13.Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ česticama


	Pb µg/m ³	Cd	As ng/m ³	Ni
	<0.015	<3	<3	1.450
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		5	6	20

Tabela 14.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama


	BaP	Markeri BaP ng/m ³	PAH
	0.802	4.498	7.818
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.2.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2



Slika 2.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 3.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2

1.Svi rezultati mjerjenja sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednje **dnevne** vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- *Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja , su tokom mjeseca aprila bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.*

2.Rezultati mjerjenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$),
- *Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom aprila mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti.*

3.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
- *Sve srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su bile ispod propisane granične vrijednosti od $50\mu\text{g}/\text{m}^3$.*

4. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona poređene su sa:

- propisanom **ciljnom** vrijednošću od $120\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- *Mjerenje ozona je vršeno 23 dana.Tri maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile iznad propisane ciljne vrijednosti.*

5.Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su poređene sa:

- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju godišnju vrijednost.
- *Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom aprila mjeseca na ovom mjernom mjestu bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od $10\text{ mg}/\text{m}^3$.*

6. PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

- *Sadržaj olova u toku aprila mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod $0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmijuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.*

-

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

- *Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u aprilu mjesecu bio je **0.802 ng/m³** u odnosu na ciljnu vrijednost od **1.0ng/m³** propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).*

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.3.MJERNA STANICA-NIKŠIĆ
PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Nikšić-centar		
1.2.	Ime grada	Nikšić		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_08		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_06		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6577557.59	4737876.06	629
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO,NO ₂ ,NOx, PM ₁₀ ,PM _{2.5} ,Pb,As,Cd, Ni i BaP , benzen		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjeseta	
4.2.	Visina mjeseta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NIKŠIĆ 2**

Tabela 15. Srednje dnevne i max.8h srednje dnevne vrijednosti

Datum	Srednje dnevne vrijednosti				Max.8h sr.vrijednosti	
	PM₁₀ (µg/m³)	PM_{2,5} (µg/m³)	SO₂ (µg/m³)	Benzan (µg/m³)	Ozon (µg/m³)	CO (mg/m³)
1.04	45.69	22.56	9.41	2.61	103.25	0.79
2.04	46.61	22.59	8.62	2.30	112.76	0.92
3.04	37.17	23.72	8.04	1.91	127.10	0.60
4.04	39.65	20.94	6.05	1.47	110.67	1.27
5.04	45.34	18.43	4.13	1.62	101.03	1.21
6.04	40.17	13.78	4.26	2.21	89.76	1.03
7.04	22.35	15.63	5.76	1.36	98.13	0.54
8.04	32.57	16.42	7.74	1.95	110.08	0.61
9.04	36.49	19.97	6.76	2.23	96.03	0.65
10.04	20.74	16.61	4.29	2.61	99.98	0.71
11.04	18.27	10.52	4.81	1.39	95.18	0.79
12.04	24.52	9.59	8.08	1.98	102.64	0.61
13.04	23.42	8.03	4.89	2.41	103.68	0.56
14.04	24.83	12.02	6.52	2.55	110.74	0.96
15.04	28.32	11.72	5.62	1.62	99.72	1.00
16.04	28.13	14.37	4.18	2.11	96.39	0.36
17.04	10.55	5.78	5.69	1.38	94.25	0.40
18.04	10.44	5.15	7.57	1.68	87.06	0.89
19.04	34.19	6.97	4.67	1.97	58.95	0.92
20.04	52.88	28.66	4.12	2.14	100.20	1.02
21.04	38.93	16.41	4.32	1.24	75.21	1.82
22.04	62.54	23.54	4.88	2.12	92.15	2.48
23.04	48.38	29.49	4.74	2.61	79.01	1.02
24.04	29.34	22.64	4.60	1.62	81.23	0.80
25.04	43.43	18.32	4.95	1.52	76.39	0.87
26.04	22.18	18.06	4.31	1.92	84.27	0.58
27.04	12.82	14.82	4.24	2.04	100.14	0.78
28.04	29.22	10.67	4.69	1.87	95.60	0.80
29.04	15.52	10.14	4.39	2.31	93.23	0.60
30.04	19.38	7.87	5.61	1.82	85.82	0.67
GV (SDV)	50		125			
TV (SDV)	66	26				
GV (M8hSV)						10
GV(SGV)	40	25		5		
Ciljna vr.		25			120	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 16.Statistička obrada rezultata mjerenja PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.44
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	62.54
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.47
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.28
Broj prekoračenja 24 časovne GV	2
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 17.Statistička obrada rezultata mjerenja PM_{2.5}

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.15
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.49
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.85
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.02
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj časovnih mjerena	718
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.72
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.00
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.79
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.58
Median časovnih vremena usrednjavanja	4.58
Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.12
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.41
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.60
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	4.89
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	Nema
	Nema

Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj časovnih mjerena	718
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.72
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.00
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.79
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.58
Median časovnih vremena usrednjavanja	4.58
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	Nema
	Nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 20. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.24
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.61
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.95
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.96
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj 8 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	58.95
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	127.10
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	95.35
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	96.21
Broj prekoračenja 8 časovne	1
	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.36
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	2.48
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.88
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.80
Broj prekoračenja maksimalne 8 časovne srednje vrijednosti GV	0
	<i>Granične vrijednosti</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 mg/m^3</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 23 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ česticama


	Pb µg/m ³	Cd	As ng/m ³	Ni
	<0.015	<3	<3	2.662
GV	0.5			
<i>Ciljna vrijednost</i>		6	5	20

Tabela 24.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama


	BaP	Markeri BaP ng/m ³	PAH
	2.195	12.887	22.190
<i>Ciljna vrijednost</i>	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.3.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 5.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2

1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednje **dnevne** vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja , su tokom aprila mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

2.Rezultati mjerena azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom aprila mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti .

3.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
- Sve srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su bile ispod granice tolerancije od $66\mu\text{g}/\text{m}^3$ za 2014.godinu,
- Dva dana srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su tokom aprila bile iznad propisane granične vrijednosti od $50\mu\text{g}/\text{m}^3$.

4.Validnih mjerena PM_{2.5} u aprilu na ovoj lokaciji je bilo 30 dana.Dva dana izmjerene, srednje dnevne vrijednosti PM_{2.5} su na ovoj lokaciji su bile iznad propisane propisane granične vrijednosti za godišnju srednju vrijednost od $25\mu\text{g}/\text{m}^3$.

5.Validnih mjerena benzena u mjesecu aprilu je bilo 30 dana.Sve srednje dnevne vrijednosti su bile ispod propisane granične vrijednosti od $5\mu\text{g}/\text{m}^3$, na godišnjem nivou.

6. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona poređene su sa:

- propisanom **ciljnom** vrijednošću od $120\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Mjerenje ozona je vršeno 30 dana.Jedna maksimalna osmočasovna srednja dnevna vrijednost je bila iznad propisane ciljne vrijednosti.

7.Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su poređene sa:

- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju godišnju vrijednost.
- Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom aprila mjeseca na ovom mjernom mjestu bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od $10\text{ mg}/\text{m}^3$.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

8. PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

- Sadržaj olova u toku aprila mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod 0.5 µg/m³. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmijuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.
- Sadržaj benzo-a-pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u aprilu mjesecu bio je 2.195 ng/m³ u odnosu na ciljnu vrijednost od 1.0ng/m³ propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.4.MJERNA STANICA-PLJEVLJA

PODACI O STANICI-PLJEVLJA

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Pljevlja-centar		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_01		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_01		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6610494.51	4802077.05	773.25
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
PM ₁₀	Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
PM _{2,5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA
NA LOKACIJI-CENTAR**

Tabela 25.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀, PM_{2.5} i sumpor dioksida

Datum	Srednje dnevne vrijednosti		
	PM₁₀($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM_{2.5}($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO₂($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.04	89.58	76.58	39.01
2.04	87.27	63.82	50.57
3.04	75.02	58.85	37.98
4.04	77.06	48.64	33.07
5.04	67.48	55.68	30.67
6.04	51.09	40.66	21.38
7.04	61.33	29.77	28.61
8.04	76.69	48.47	29.58
9.04	69.24	58.89	23.90
10.04	42.82	30.70	17.49
11.04	35.34	30.63	15.28
12.04	64.41	35.80	29.98
13.04	44.06	38.61	27.97
14.04	58.64	49.20	47.88
15.04	66.70	56.44	16.89
16.04	39.49	16.9	13.90
17.04	37.21	29.00	13.61
18.04	175.00	72.01	19.32
19.04	67.49	41.88	25.88
20.04	73.54	55.87	26.24
21.04	72.31	64.37	27.20
22.04	73.66	58.04	39.38
23.04	87.47	59.96	35.84
24.04	66.09	57.93	21.01
25.04	42.87	35.81	21.17
26.04	43.69	30.43	18.57
27.04	34.93	28.57	16.86
28.04	19.25	11.83	
29.04	29.19	23.83	
30.04		28.62	
GV(SDV)	50		125
TV(SDV)	66	26	
GV(SGV)	40	25	
Ciljna vrijednost		25	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 26.Statistička obrada rezultata mjerenja PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	29
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.66
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.25
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	175.00
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	63.07
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	66.09
Broj prekoračenja 24 časovne GV	19
Broj prekoračenja 24 časovne TV	15
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	$50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	$66 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	$45 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 27.Statistička obrada rezultata mjerenja PM_{2.5} čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.83
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	76.58
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	44.59
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45.18
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Godišnja srednja vrijednost	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	$26 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
Godišnja srednja vrijednost	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 28. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj časovnih mjerena	651	
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	90.41	
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.13	
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	147.58	
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	26.83	
Median časovnih vremena usrednjavanja	22.15	
Broj 24 časovnih mjerena	27	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	90	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.61	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50.57	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.01	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	26.24	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Tabela 29. Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM_{10} česticama


	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd	As ng/ m^3	Ni
	<0.015	<3	<3	1.415
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20

Tabela 30. Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama

	BaP	Markeri BaP ng/ m^3	PAH
	3.658	15.718	33.090
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.4.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA



Slika 6.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedo sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA

1.Svi rezultati mjerenja sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednje **dnevne** vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja , su tokom aprila mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

2.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
- Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su 15 dana bile iznad granice tolerancije od $66\mu\text{g}/\text{m}^3$ za 2014.godinu,
- Devetnaest dana srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ su tokom aprila bile iznad propisane granične vrijednosti od $50\mu\text{g}/\text{m}^3$.

3.Validnih mjerena PM_{2.5} u aprilu na ovoj lokaciji je bilo 30 dana.Dvadeset sedam dana izmjerene, srednje dnevne vrijednosti PM_{2.5} su na ovoj lokaciji su bile iznad propisane propisane granične vrijednosti za godišnju srednju vrijednost od $25\mu\text{g}/\text{m}^3$.

4. PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

- Sadržaj olova u toku aprila mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod $0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmijuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.
- Sadržaj benzo-a-pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u aprilu mjesecu bio je $3.658\text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na ciljnu vrijednost od $1.0\text{ng}/\text{m}^3$ propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.5.MJERNA STANICA-TIVAT

PODACI O STANICI-TIVAT

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Tivat		
1.2.	Ime grada	Tivat		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_10		
1.4.	Kod stanice	MNE_03_02		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) 6557638.85	G.širina (m) 4698672.85	Nmv (m) 3.5
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM _{2..5}		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja	Gradsko:trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanici			

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija	

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
TIVAT**

Tabela 31. Srednje dnevne vrijednosti

<i>Datum</i>	<i>Srednje dnevne vrijednosti PM_{2.5} (µg/m³)</i>
1.04	24.06
2.04	23.56
3.04	22.32
4.04	22.02
5.04	11.88
6.04	11.39
7.04	4.78
8.04	24.20
9.04	15.58
10.04	14.00
11.04	8.00
12.04	7.59
13.04	10.51
14.04	13.53
15.04	5.06
16.04	3.90
17.04	8.48
18.04	7.45
19.04	11.51
20.04	4.98
21.04	12.61
22.04	15.10
23.04	13.48
24.04	13.95
25.04	10.29
26.04	8.08
27.04	6.93
28.04	10.46
29.04	12.42
30.04	14.36
TV	26
GV (SGV)	25
Ciljna vrijednost	25

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 32. Statistička obrada rezultata mjerenja PM_{2,5} čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.90	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.20	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.42	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.70	
<i>Granične vrijednosti</i>		
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>		
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

**2.5.2.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI
TIVAT**

- Validnih mjerena PM_{2,5} u aprilu mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 30 dana.Sve srednje dnevne vrijednosti PM_{2,5} čestica bile su ispod ciljne vrijednosti od 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ propisane, na godišnjem nivou, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.6.MJERNA STANICA-GOLUBOVCI

PODACI O STANICI-GOLUBOVCI

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Golubovci		
1.2.	Ime grada	Podgorica		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_05		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_05		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6601947.52	4688794.08	13
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,NO,NO ₂ ,NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-
GOLUBOVCI**

Tabela 33.Srednje dnevne vrijednosti

Datum	Srednje dnevne vrijednosti	
	$SO_2(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	
1.04		7.21
2.04		5.73
3.04		5.73
4.04		7.74
5.04		5.71
6.04		6.23
7.04		6.38
8.04		6.66
9.04		6.94
10.04		6.95
11.04		7.20
12.04		7.09
13.04		6.86
14.04		8.48
15.04		7.00
16.04		7.23
17.04		6.91
18.04		9.37
19.04		6.65
20.04		8.64
21.04		6.96
22.04		7.19
23.04		7.24
24.04		7.66
25.04		6.33
26.04		6.83
27.04		6.19
28.04		6.64
29.04		6.24
30.04		6.39
GV(SDV)		125

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 34. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida


Broj časovnih mjerena	716
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.44
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.70
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.34
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.94
Median časovnih vremena usrednjavanja	6.42
Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.71
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.37
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.95
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	6.93
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	nema
	nema

Tabela 35. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida


Broj časovnih mjerena	716
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.44
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.25
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.80
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.46
Median časovnih vremena usrednjavanja	0.84
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	nema
	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.6.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GOLUBOVCI



Slika 7.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 8.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.6.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI
GOLUBOVCI**

1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- Propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$),
- srednje **dnevne** vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom aprila mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- 2.Rezultati mjerena azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:
 - propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti($200\mu\text{g}/\text{m}^3$),
 - Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom aprila mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.7.MJERNA STANICA-GRADINA

PODACI O STANICI-GRADINA

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Gradina
1.2.	Ime grada	Pljevlja
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_04
1.4.	Kod stanice	MNE_01_02
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) G.širina (m) Nmv (m) 6604352.00 4792911.00 1094
1.9.	NUTS	
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx, O ₃
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra
1.12	Druge informacije	

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
O ₃	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-
GRADINA**

Tabela 36.Srednje i max.8h srednje dnevne vrijednosti

Datum	Srednje dnevne vrijednosti	Max.8h sr.vrijednosti
	<i>SO₂ (µg/m³)</i>	<i>Ozon (µg/m³)</i>
1.04	3.35	134.38
2.04	2.98	126.74
3.04	3.20	130.59
4.04	3.27	132.20
5.04	3.15	121.09
6.04	2.79	106.00
7.04	2.42	101.21
8.04	2.27	113.37
9.04	2.60	112.71
10.04		
11.04		
12.04		
13.04		
14.04		
15.04		
16.04		
17.04		
18.04		
19.04		
20.04	3.73	127.98
21.04		
22.04		
23.04	2.91	106.73
24.04	3.40	100.84
25.04	3.47	98.62
26.04	3.64	92.47
27.04	4.02	94.34
28.04		110.25
29.04		106.01
30.04	3.97	105.16
GV (SDV)	125	
Ciljna vr.		120

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 37. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj časovnih mjerena	437
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	60.69
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.30
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.65
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.25
Median časovnih vremena usrednjavanja	3.30
Broj 24 časovnih mjerena	16
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	53.30
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.27
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.02
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.20
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	3.23
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	nema
	nema

Tabela 38. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj časovnih mjerena	488
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	67.77
Minimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.67
Maksimalna časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.17
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.25
Median časovnih vremena usrednjavanja	2.59
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	nema
	nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA


Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

Tabela 39. Statistička obrada rezultata mjerenja ozona


Broj 8 časovnih mjerena	18
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	60
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	92.47
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	134.38
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	112.26
Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	108.49
Broj prekoračenja 8 časovne	6
<i>Ciljna vrijednost</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

2.7.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GRADINA



Slika 9.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 10.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u aprilu 2014.god.

**2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI
GRADINA**

1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$),
- srednje **dnevne** vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom aprila mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

2.Rezultati mjerena azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti,
- Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom aprila mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).

3. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona poređene su sa: propisanom cilnjom vrijednošću od $120\mu\text{g}/\text{m}^3$

- Mjerenje ozona je vršeno 18 dana.Šest maksimalnih osmočasovnih srednjih dnevnih vrijednosti je bilo iznad propisane ciljne vrijednosti, tokom aprila mjeseca.

Šef odsjeka za neorgansku analitiku

Mr.sci.Dejan Jančić, dipl.hem

Šef odsjeka za organsku analitiku

Vladimir Živković,dipl.inž.tehn.

Obrađivač

Radomir Žujović, dipl.hem

Lica odgovorna za izvođenje mjerena

Predrag Novosel
Siniša Popović
Maja Branković
Ivan Đurović
Petar Galičić